

# O nale kitso ka kotsi ya twatsi e e mo matsogong a gago?

## Bacteroides

Fa o as tlhape morago ga go dirisa ntlwana ke tla go tshwaetsa ka tatsi ya ditsebe

## E-Coli

Nka go fetel ka go se tlhape matsoga morago ga godirisa ntlwana boithusetso



## Staphylococcus

A o tlhoka metsi a mantsi kgotsa a fisang?


## Shigella

Ke tliša letshollo



## Streptococci

Ke itumelela go go fa twatsi ya mometso



## Pseudomonas

Nka tshwaetsa diso




## Streptococcus Pneumoniae

Go tsotlhe ke rata go gofa pneomonia

## Haemophilus


Nka go tlišetsa twatsi ya matlho (go tshwara ka go fitisisa)



Go ruruga ga sebete

## Hepatitis A

Ke go tlišetsa bolwetse jwa jaundice le letshollo



©2014  
Dr. William P. Sawyer MD

The 4 Principles of Hand Awareness have been endorsed by the AMA & AAFP  
[www.henrythehand.com](http://www.henrythehand.com)

Setswana South Africa